




Grad de perilh 4 - Fort



Limit deth bòsc

Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimars 02 04 2024



Nhèu recenta




Limit deth bòsc


Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament
de nhèu



2600m


Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi critica.

Era nhèu recenta abondia e tanben plaques de vent granes formades peth vent deth sud de plan fòrt a extrèmament fòrt se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Son probables lauegi de mida grana. En còtes mejanes aguestes darrères pòden desencadenar era nhèu vielha fòrça umida. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Probablament eth pic dera activitat de lauegi s'artenherà enquiath maitin. Vèspe: Damb eth cambi de direccion deth vent, era probabilitat de desencadenament de lauegi sequi naturaus aumentarà leugèrament sustot en altitud.

Enes pales erbozes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana a grana. Açò se da principalement enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament includint enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A conseqüència dera ploja, en tot moment son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida, tanben de mida mejana. Açò se da espciaument enes pales fòrça arribentes en totes es orientacions per dejós deth limit deth bòsc.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mè. En ua zòna vasta enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. Açò se da espciaument per dessus deth limit deth bòsc.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en



totes es orientacions en altitud.

Era ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendéncia


Leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. En còtes nautas e en zònes de nauta montanha: Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh. Per dejós des 2600 m aproximativament: Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables fòrça lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, tanben fòrça grani.

Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimars 02 04 2024




Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Esguïtament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Era situacion de lauegi qu'ei delicada.

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent formades peth vent deth sud de plan fòrt a extrèmament fòrt se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Son possibles lauegi locaument de mida grana. En còtes mejanes aguestes darrères pòden desencadenar era nhèu vielha fòrça umida. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Probablament eth pic dera activitat de lauegi s'artenherà enquiath maitin. Vèspe: Damb eth cambi de direccion deth vent, era probabilitat de desencadenament de lauegi sequi naturaus aumentarà leugèrament sustot en altitud.

Enes pales erbozes arribentes, son possibles lauegi d'esguïtament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da principalement enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament includint enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguïtament basau.

A conseqüència dera ploja, son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida, tanben de mida mejana. Açò se da especiaument enes pales fòrça arribentes en totes es orientacions per dejós deth limit deth bòsc.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïtament de nhèu

Queirà de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Açò se da especiaument per dessus deth limit deth bòsc. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions en altitud.

Era ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.



Tendéncia


Leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. En còtes nautas e en zònes de nauta montanha: Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Per dejós des 2600 m aproximativament: Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables fòrça lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, sustot de mida mejana.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDimars 02 04 2024



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar damb atencion.

En cors dera jornada, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Açò se da principauement enes pales soleienques arribentes en totes es còtes e enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

En ua zòna grana vent plan fòrt enquia còtes baishes. Es naues acumulacions de nhèu ventada mès se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Taus endrets perillosi se tròben en pales fòrça arribentes ombrères per dessús des 2200 m aproximativament. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Ath long dera jornada era ploja causarà un debilitament deth mantèth de nhèu.

En ua zòna vasta eth vent serà plan fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères en altitud.

Tendència

Leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
 enDimars 02 04 2024




Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prau**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prau**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Damb eth vent damb bohades extrèmament fòrtes , se formaràn plaques de vent adicionaus. Aguestes darrères ja pòden èster desencadenades damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da principalement enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament includint enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A conseqüència dera ploja, son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida, tanben de mida mejana. Açò se da especiaument enes pales fòrça arribentes en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

En ua zòna vasta eth vent serà plan fòrt. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd en altitud.

Era ploja causarà un debilitament deth mantèth de nhèu.



Tendéncia

Leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. En còtes nautas e en zònes de nauta montanha: Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Per dejós des 2600 m aproximativament: Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti.